



Season of Creation

Sesotho

EUCCHARISTIC PRAYER FOR SEASON OF CREATION

Morena a be le lona

'Me a be le uena

Phahamisang lipelo tsa lona

Re li phahamisetsa ho Morena

A re leboheng Morena Molimo oa rona

Hoa tsoanela ho mo leboha le ho mo rorisa

Rea o leboha rea o rorisa Molimo ea matla 'ohle, ka bohlale o re tsamaisa tseleng ea bophelo 'me ore baballa le ho re sireletsa ka lerato le mosa oa hao. Rea o leboha ka lerato hobane re tšile 'moho tafoleng ena ka lebitso la Mora oa hao letsibolo la tlholeho eohle. Ho eena lintho tsohle tse bonoang le tse sa bonoeng li ile tsa hloloa ha 'moho 'me tsa kopanngoa ha 'moho, Rea o leboha hobane oile oa romela moea oa hao o halaleng ho re etsa lelapa le lecha ho o sebeletsa 'moho le tlholeho eohle.

Ka hoo 'moho le mehlolo ya tlholeho eohle, le lipina le lithoriso re kopana le libupuo tsohle le lihloliloeng tsohle tsa leholimo le lefatshe re phatlalatsa khanya ya lebitso la hao re re :

Ua halalela, ua halalela, ua halalela

Morena Molimo oa bonatla

Leholimo le lefatse li tletse khanya ea hao

Hosanna maholimong.

Molimo oa tlholeho eohle romela moea oa hao holima botle ba lefatse, le holima limpho tsena tsa bohobe le veine ele hore ho tsona re tle eelloe le ho amohela botlalo ba Krete ea tsohileng : bohobe bo robiloe veine e tsetsoe, 'mele o nehelano, mali a tsolohile.

Ka bosiu bo a ileng a nehelana ka eena Jesu Krete, 'moho le barutuo ba hae, ba ile ba hopola bokhabane le botle ba tlholeho le selekane seo a sentseng le bakhethoa ba hao. Ka hoo a nka bohobe a o leboha, a bo hlonhlofatsa a bo roba a ntse are; Nkang sena lona bohle 'me le je, hona ke 'Mele oa ka o tla nehelano ka baka la lona.

Ka tsela e tsoanang a nka senoelo, a boela a o leboha le ho a se neha barutuo ba hae a ntse are : Nkang sena le noe le boohle, hobane sena ke mali aka a selekane se secha, a tsolleloang lona le ba bangata tsoarelong ea libe etsang hona khopotsong eaka. '

Joale re phatlalatsa sephiri sa tumelo

Krete o shoele

Krete o tsohile

Krete o tla boela a e-tla

Ha re hopola lefu le tsoho ea Morena oa rona Jesu Krete, re ketekela botle ba lefatse kopano ea rona 'moho lefatseng le karolelano ea rona ea litsebo, le bonono bo re ruisang maphelong a rona re

arolelana senoelo sa botho ba rona ba rona ba di qholotso tse ngatangata tse sa baloeng tse bileng teng lefatshe; ho phela ha rona, le ho shoa ha rona, tsabo ya rona le tsepo ya rona , le boleng le ho hloka boleng.

‘Moho le bohle ba tiisang ntshetso pele mobung, bao ba re arolelanang le bona, ba re tla ba sielang ona, re arolelana bohobe bona re phahamisa senielo sena phethahatsong ya melao ya Molimo : Ka eena ha ‘moho le eena le ho eena le kopano ya moea o halalelang khanya eohle le tlhomphe le tlotla ebe ho uena ntate mora le moea o halaleng joale le ka mehla.

Amen

BEKE EA PELE: LIHLOLILONG (LIMELA LE LIPHOOFOL)

Ts’ebeletso ena e kaba ka la 4 Mphalane- St Francis Day
Ha batho ba atamela aletare ho amohela Selallo, ho ena le hore ho binoe sefela, ho ka bapaloa mmimo oa meloli ea linonyana ele sesupo sa hore re rorisa Molimo le lihlolilong tsohle.

Bana: Bana baka taka lits’oants’o tsa liphoofole le limela ba li tisa aletareng.

Tumeliso: “Hobane tsohle tse bopiloeng ke Molimo li ntle, mme ha ho letho le ts’oanetsoeng ho khesoa ha ho jeoa ka teboho; hobane tsohle li halalelitsoe ke lentsoe la Molimo le thapelo.” (1 Tim 4:4,5)

Pako: re ipolela ka ts’enyong eo re e entseng ho lihlolilong tsa Molimo, ho fihlela tse ling li timela.

Sefela: lebohang Morena ka botle ba tlholeho, ka limela le liphoofole tseo ali hlolilong,

Thapelo ea letsatsi

Molimo ‘mopi

Ka lerato la hau le sa fetoheng u bopile lintho tsohle

ka botle le ka ho fapana,

oa re ts’epela bolisa batsona;

etsa hore re li rate mme re li hlokomele

mme re sebeletse hore ebe tlhohonolofatso ho batho bohle ka matsatsi ohle;

ka Morena le Mopholosi, Jeso Krete,

ea phelang mme a busang le oena le Moea o Halalelang,

Molimo ale mong, ka mehla eohle. **Amen**

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| Palo ea pele | Jobo 28: 1 - 11 | Ke tlhokomeliso ea lihlolilong tsohle le molemo oa tsona, le hore ke tlhohonolofatso ho batho. |
| Pesalema | Pesalema 148 | Tlholeho eohle e nka karolo ho rorisa Molimo, eseng batho feela. |
| Palo ea bobeli | 1 Tim 4: 1 – 5 | Lihlolilong tsohle tsa Molimo li ntle, ha ho letho le tlamehang ho khetholloa. |
| Thoko | Thoko 6 | Pina ea tlholeho - APB p 346 |

| | | |
|-------------------|-------------------|--|
| Molaetsa o molemo | Matthew 6:25 – 33 | Tiiso ea molaetsa o molemo hore Molimo O hlolile lintho tsohle hore libe ntle le hore re bone molemo oa tsona. |
|-------------------|-------------------|--|

TLHOHONOLOFATSO

E eang lefats'eng ka thabo,
 Ho kopana le 'Mopi ea le lebetseng;
 Thabelang ho phapano le botle ba limela le liphoofole tsa lefats'e leo Krete a shoeleng hole pholosa.
 Phelang matleng a moea o nchafatsang bophelo;
 Mme tlhohonolofatso ea 'mopi,
 Ntate oa bosafeleng, Mora ea tsoileng bafung le ts'episo ea Moea o halalelang
 Li be le lona hore le fetohle tlhohonolofatso ho ba bang kajenole ka mehla. **Amen**

BEKE EA BOBELI: MOBU

Ho ka behoa litholoana le meroho Aletareng.
 Ho sebelisoa bohobe bo pheiloeng/bakiloeng ke lebaka le haufinyan kapa emong oa phutheho le veine bakeng sa selallo.
 Ha ts'ebeletso e fela, hoka hloekisoa ele ponts'o ea hore Lefats'e ke la Molimo. have
 Bana –bana baka fua limela hore balo li lema hae.

Tumeliso : Lefats'e ke la Morena (Pesalema 24)

Pako: thuto e its'etlehe holima ts'ebeliso e mpe ea lefats'e, mobu o senyeile ka lebaka la mekhoe e mebe ea rona ea temo le meharo.

Sefela: rorisang Molimo ka lefats'e le tsohle tse ho lona.

THAPELO EA LETSATSI

Molimo ea matla ohle
 U bopile leholimo le efats'e
 le tsohle tse ho lona,
 oa ts'episa batho ba hau lefats'e la bona:
 etsa hore re hlomphe tsohle tseo u li bopileng
 ele hore retle re hlomphe lithoko tsa batho bohle
 hore ba fumane sebaka sa bona lefats'eng;
 ka Krete Morena oa rona
 ea phelang mme a busa le Moea o halalelang
 Molimo ale mong, joale le kamehla.

Amen

| LENTSOE LA MORENA | | |
|-------------------|--------------------|--|
| Palo ea pele | Khenese 12: 1 – 10 | Pitso ea Molimo ho Abraham ea ho tlohela lehae la hae a qale leeto hoesa lefats'eng la ts'episo. |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--|
| Pesalema a | Pesalema 126 | Kutulo ea thabo e bakoang ke ts'ebeliso e ntle ea mobu. |
| Palo ea bobeli | Liketso 4: 32 – 37 | Pelo nolo ea Barnabas ka ho rekisa ts'imo ea hae, mme chelate eo ae fa ba hlokang. Hona ho fapane hole le seo Ananias le Sapphira ba ileng base etsa. Acts 5 |
| Thoko | Thoko 4 | Rorisa Morena moea oaka– Thoko ea bonna ba bararo |
| Molaetsa o molemo | Mareka 4: 26 - 34 | Lithutu tsa Jeso, O ne a sebelisa lits'oants'iso tsa lihloiloeng tseo batho baneng ba li bona. |

Tlhohonolofatso

Molimo ntate ale hlohonolofatse,
 Ena a qalileng ka ho jala tholoana ea bophelo bosa feleng lipelong tsa lona;
 Molimo Mora ale hlohonolofatse,
 Ena a le hlohonolofatsang ka mafafatsane a pula le lerato;
 Molimo Moea ale hlohonolofatse,
 Ena ea tlisang botlalo ba bophelo;
 'me tlhohonolofatso ea boraro bo halalelang ebe le lona kamehla
 ele hore lebe tlhohonolofatso ho ba bang. **Amen**

BEKE EA BORARO: METSI

Ts'ebeletso ena eka ts'oareloa ka ntle, ts'ebeletso le pako lika qala hon aka ntle. Phutheho eka feta tlasa metsi a phallang ka mora selallo ba its'oea ka lets'oao la sefapano. Moruti aka fafatsa phutheho ka metsi a hlohonolofalitsong (holy water) ha ts'ebeletso e fela.
 Pele ts'ebeletso e qala, phutheho e hopotsoe hore metsi sebelisoa ho tsoaka veine, sena ke pots'o ea bohlokoa ba metsi ele mpho ea Molimo.
 Bana-baka ngola molaetsa likoping tsa pampiri (paper cups) "Metsi ke mpho e tsoang ho Molimo".
 'Me emong le emong a etsa ts'episo ea ho boloka metsi.

Tumeliso: "Linoka tsa Molimo li tletse metsi" (Psalm 65:9)

Pako: re ikopele ts'oarelo ka ho senya metsi ka litsela tse fapakaneng.

Sefela: ebe se buoang ka metsi

Thapelo ea letsatsi

Molimo ea mohau
 Mora oa hau ke mohloli oa metsi a bophelo:
 Re fe mpho ea moea hore matlafatsa
 Hore re bone bohlokoa ba metsi maphelong a rona,
 Hore re ithute ho a baballa le ho a sebelisa hantle ele hore atle a re anele,
 'me re sebetse ka thata hore batho bohle baa fumane,

Ka Jeso Kreste morena le mopholosi oa rona. **Amen**

| | | |
|-------------------|---------------------|---|
| Palo ea pele | Phallo 17: 1 – 7 | Ha Maisiraele ale lefelleng, bane ba nyoriloe mme ba hoeletsa ho Molimo. Moshe o ile a otlala lefika sebakeng sa Massah le Meribah, sena o ilea se etsa ho ba hopotsa hore na “Molimo ona le bona?” |
| Pesalema | Pesalema 65: 4 – 13 | Metsi ke botebo ba thapelo ea teboho lefats’eng. |
| Palo ea bobeli | Ts’enolo 22: 1– 5 | Metsi a tlisa bophelo, ke ka hona Kreste eleng metsi a bophelo ‘me mang kapa mang a noang ho a keke a hlola a nyoroa. ‘Me metsi aka silafatsoa ha bobebe, a tlisa mafu le lefu ho batho le liphoofole tsa Molimo. |
| Molaetsa o molemo | John 4: 4 – 15 | Jeso o batla ho fa mosali oa Mosamaria metsi a bophelo, feela joalo kaha re hloka metsi ho inyorolla..Jeso ona batla ho bonts’a hore re hloka metsi joalo feela ele sejo sa moea ‘me metsi ao ke ena. |

Tlhothonolofatso

Molimo mohloli oa bophelo le tsohle tse ntle,
Hlothonolofatsa lihloholoeng tsohle,
le bana ba hau,
ele hore utle uba sebelise ho itlotlisa le ho tlisa khotso ho batho ba hau;
‘me Molimo ntate, a hlolileng metsi lefats’eng,
le Molimo Mora, ena mohloli oa metsi aphelisang ho bohle ba amohelang,
le Molimo Moea o halalelang, ena a nchafatsang meea ea rona ka nako tsohle,
ale hlothonolofatse ele hore letle le fetohle tlhothonolofatso ho batho ba bang ka linako tsohle.

Amen

(phutheho e fumana tlhothonolofatso ea metsi)

BEKE EA BONE: PHETOHO EA BOEMO A LEHOLIMO

Ho ena le ho khabisa ka lipalesa tse phelan, hoka khabisoa ka makhasi a omeletseng aa lifate lipalesa tsa khale/tse ponneng.

Bana: baka etsa tlhokomeliso hore nab aka boloka motlakase joang, mme mosebetsi oo oa bonoa oka tlisoa ka kerekeng oa bots’oa phutheho.

Tumeliso: lefat’sa lea omella ‘me le lahlehela ke boleng ...lefats’e le silafatsoa tlasa tlhokomelo ea rona. (Isaiah 24:4,5)

Pako: re ikopela ts’oarelo ka ho silafatsa lefats’e ka mekhoha e fapakaneng; ekaba ka ho kuta lifate, leka ts’ebeliso e mpe ea motlakase.

Sefela: hoka binoa sefela sa bolisa, sa ho hlokomelisa phutheho hore re fuoe boikarabello ba lihloholoeng.

Thapelo ea letsatsi

Molimo ea matla ohle

U bopile maholimo le lefats'e le tsohle tse ho lona,

Oa ba oa bopa motho ka sets'oants'o sa hau,

'me hoa ba hotle:

Etsa hore re hlokomele hore re hlokile toka ho lihloliloeng

'me ka mohau oa hau re etse tsohle ho boloka bohloeki ba tikoloho;

ka Krete Morena oa rona

ea tlileng hore re fumane bophelo bosa feleng.

Amen

| | | |
|-------------------|---|---|
| Palo ea pele | Khenese 6:11-14; 7:11-8:4; 9:8-15 | Molimo o pholosa motho arekeng, empa a pholosa liphoofolo tse fapakaneng. 'Me Molimo a etsa selekane hore a keke a felisa lefats'e hape. |
| Pesaleme | Pesaleme 24:1-6 | Lefats'e ke la Morena, 'me O mema bohle ba hloekileng ho arolelana le ena tlholeho. |
| Palo ea bobeli | Baroma 8: 18 – 27 | Tlholeho e hoeletsa ka selo se hlabang, e emetse bana ba Molimo ho iponahatsa. Ke nako ea hore re eme ka maoto re nke kaolo ho hlokomela leho sireletsa tlholeho. |
| Thoko | Thoko 6 | Thoko ea tlholeho - APB p 346 |
| Molaetsa o molemo | Mareka 16: 1 - 8 | Tsoho ea Morena ere hopotsa hore hona le bophelo ka mora lefu, ts'epo ka mora ho nyahama pelo. |

Tlhohonolofatso

E eang ka boits'epo le ts'epo eo le pholositsoeng ka eona;

latelang Krete eo lintho tsohle li entsoeng ka ena;

ka matla a Moea o halalelang ebang lisupo tsa ts'epo lefats'eng;

'me tlhohonolofatso ea Molimo 'Mopi,

Ntate oa bosafeleng, Mora ea tsohileng bafung le ts'episo ea Moea o halalelang

Libe le lona ka mehla le mehla. **Amen**

BEKE EA BOHLANO: TLHOKEHO EA MEHARO

Bekeng ena, phutheho eka kupuoa ho tla le lijo tse sa boleng ha bobebe (eg tin staff) ele hore little li fuoe batho ba hloakang. Lijo tseo lika sebelisoa ho khabisa aletare.

Pele ts'ebeletso e qala, phutheho e hopotsoe hore motho ka mong a nke selallo bohobe bole bong (wafer), hona ke sesupo sa hore mahlong a Molimo rea lekana. Ka mora ts'ebeletso, botsa phutheho na hone ho k aba joang ha motho k among an aka nka mahobe a leshome asa nahanele ba bang

Bana: bana baka lokisetša phutheho lijonyana bakeng sa ka mora ts'ebeletso (snacks), ka mora moo botsa bana na ba ikutloile joang ho arolela phutheho lijo.

Tumeliso: Maisiraele a ile a thoanaka manna, e itse haba sheba hantle; ba fumana hore ba thoanakileng haholo ha baaka ba saloa ke letho, 'me ba thoanakileng hanyane ha ba kabab a lapa: bane ban a ho lekaneng hore ba khore. (Phallo 16:18)

Pako: hare ikopeletse ts'oarelo ka meharo le ho inahna bo rona resa nahanele baahisane le rona lefats'eng.

Sefela: hoka binoa se nang le molaetsa oa ho arolelana maruo.

Thapelo ea letsatsi

Molimo oa bosafeleng

U fa selemo moqhaka oa botle

U re fa litholoana tsa lefats'e ka nako ea tsona:

Etsa hore re li sebelise ka nepo ho tlotlisa lebitso la hau,

Ho imolla ba hlokang

Le bakeng sa boiketlo ba rona;

ka Jeso Krete Morena oa rona.

Amen

| | | |
|-------------------|-------------------------|--|
| Palo ea pele | Phallo16: 13 – 21 | Molimo o fa batho bah ae lijo hoseng le mantsibuea, O fana ka ho lekaneng hore mong le mong a khore. Bang ba ile ba nka ho feta tekanyo, tsa tsoha li bolile letsatsi le hlhlamang. |
| Pesaleme | Pesaleme 104: 26 – 35 | Molimo O fa lihloiloeng tsohle lijo |
| Palo ea bobeli | 2 Corinthians 9: 6 – 15 | Re lokela ho arolalana le ban aba bo rona tseo Molimo a re fileng, rese tlohele baahisane ho hlopheha empa re na le hona. |
| Thoko | Thoko 4 | Pina ea Ezekiel – APB p 344 |
| Molaetsa o molemo | Luke 12: 13 – 21 | Re ikarabella ho Molimo ka tsohle tseo re nang le tsona. Boikarabello ba motho ke ka seo "A" se jetseng, seo "A" se entseng, seo "A" tlang ho se kotula le se tlang ho mo tsoela molemo. |

Tlhohonolofatso

Molimo 'Mopi, mohloli oa tseo re li hlokang:

Kreste Mopholosi ke mohloli oa tlhohonolofatso tsa hau;

Moea o halalelang ke matla le paki ea hau ka mehla;

tsamaeang ka sebete ho sebeletsa lefats'e ka lebitso la Molimo;

'mme tlhohonolofatso ea Molimo 'Mopi,

Ntate oa bosafeleng, Mora ea tsohileng bafung le ts'episo ea Moea o halalelang

Li be le lona 'me le fetohle tlhohonolofatso ho batho ba bang.

Amen

Mesebetsi eka etsuoang nakong ea popo

1. *Temo ea lifate*

Phato ke khoeli ea “Arbor”, ke nako eo likereke lika eletsang phutheho ho lema lifate; e kaba kerekeng kappa malapeng. Batho baka khetha ho lema lifata ka mabaka a fapakaneng; bang haba tiiseletsoa, bang haba kolobetsoa, ba bang ka matsatsi a bona a tsoalo, ka sehopotso sa lenyalo joalo joalo. Ho ka lengoa lifate tsa litholoana kappa tsa khetho ea motho k among.

Thapelo eat emo ea lifate

Mohloli oa bophelo le ‘Mopi oa peo le mobu, oa sefate le palesa, U bopile lefats’e le tsohle tse ho lona. Re tlisa ho Oena teboho le thoriso, hobane ke oena Mohloli le ‘Moloki oa bophelo. Melu ea sefate sena ha eke e tebe, makala a sona a pharalle mme tholoana ea sona ebe lerato. Ka lebitso la ‘Mopi, ‘Maballi le Mophelisi. Amen.

2. ***Ts’ebeletso botleng ba tlholeho***: ts’ebeletso ea sehlabelo sa mmisa e ka ts’oareloa ka ntle ele hore phutheho e utloe boteng ba Molimo tlholehong. Ts’ebeletso tse fapakaneng lika etsetsoa libakeng tse fapakanen: e kaba ka morung kappa thabeng joalo joalo. Empa ha hole thata ho hlophisa, hoka qaloa hanyane ka kereke ka ntle feela, mabaleng a kereke.
3. ***Ho hloekisa tikoloho***: phutheho eka hlophisa hore etle e hloekise tikiloho ele ho khutlisa bohloeki ba sebaka se nese se fetohile moo ho akheloang lits’ila. Mohlomong ho hloekisoa le tikoloho kerekeng.
4. ***Tlhahlobo ea tikoloho***: ela hloko hore na kereke e sebelisa metsi, motlakase le pampiri tse kae. Ho eloe hloko hore ha hona lipimpo tse lutlang, ho sebellisoa mabone a bolokang motlakase.
5. ***Ho etsa lirapa tsa manyolo a hloeking(organic gardens)***: phutheho e khotlaletsoa ho lema meroho..ka Phato ho etsoe ts’ebeletso ea ho hlonolofatsa lijalo tseo. Ha lijalo li se li tla kotuloa, hoka etsoa ts’ebeletso ea kotulo ea pele ho leboha Molimo. Se seng sa sebaka kerekeng seka fetoloe serapa sa lijalo.

For more information contact the ACSA Environmental Network, Green Anglicans info@greenanglicans.org

Facebook Green Anglicans. Website www.greenanglicans.org